



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI YA 11

PUDUNGWANA 2015

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 100

Memorantamo ena e na le maqephe a 11.

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

1.1 KA NNETE BOLOI BO TENG. (Moqoqo wa phetelo – narrative)

- Moqoqo ona mohlahlobuwa o pheta pale a thatoloha ka tsela e kgolwehang le ha e le boqapi.
- A phete ditaba a di lokodisa hantle jwalo ka ha a ne a di mametse ha di qoqwa. Kapa a di bohile di etsahala.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding ke tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a fane ka tlhaloso ya mopheti/seo a se boneng.
 - A hlakise diketso le diketsahalo tse pakang boloi moqoqong wa hae.
 - A bontshe ntlhakemo ya hae e entseng hore a kgolwe hore boloi bo teng.
 - A sebedise lekgathe le fetileng.

[50]

1.2 BAHWEBI BA MAFATSHE A MANG BA NKETSE MAAFRICA BORWA DIKGWEBO TSE NYANE, EMPA BA BUTSE MENYETLA YA MESEBETSI. (Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore – discursive)

- Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o buella mahlakore a mabedi.
- O lokela ho sekaseka mahlakore a mabedi a kgang ka mokgwa o tshwanang, mme a a emele bobedi ba ona.
- A totobatse tshehetso, a se kgethe lehlakore.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e ka ba tse latelang:
 - Mohlahlobuwa o lebelletswe ho hlahisa tsebo ya hae ya maqhama a kgwebisano.
 - A matlafatse mohopolo o reng MaAfrika Borwa a kgathetse matla hoba dikgwebong tsa ona ha ho rekwe, ha a fumane phaello, bahwebi ba mafatshe a mang ba rekisa ka theko e tlase.
 - A boele a buelle mohopolo o reng bahwebi bana ba mafatshe ba file MaAfrika Borwa mesebetsi dikgwebong tsa bona.

[50]

1.3 BOHLOKWA BA METSOTSO E 67 MOHLA LETSATSI LA TSWALO LA NTATE MANDELA LA 18 PHUPU. (Moqoqo tlhaloso-descriptive)

- Moqoqong ona ho hlahoswa ho hong ho itseng.
- Mohlahlobuwa o lebelletswe ho hlahosa ka mokgwa oo mmadi a tla lemoha hantle se hlahoswang.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e ka ba tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a qale ka ho totobatsa maikutlo a hae ka ntate Mandela.
 - A hlahise tsebo ya hae ka letsatsi lena la tswalo ya ntate Mandela.
 - A hlahose tshebediso ya metsotsi e 67.
 - A hlahose melemo ya ho intsha sehlabelo o thusa motho e mong j.k ho thusa bonkongo le bontatemoholo, bakudi le ho hlwekisa dibaka tsa setjhaba.
 - A bontshe bobe ba ho se hlomphe letsatsi lena, ho tawa ka letsatsi lena esita le ho etsa botlokotsebe bofe kapa bofe.

[50]

1.4 BAITHUTI BA KEREITI YA 11 KE BONA BA TSHWANETSENG HO HLOPHISETSA MOKETE WA DITUMEDISO TSA BAITHUTI BA KEREITI YA 12.

KAPA

BAITHUTI BA KEREITI YA 12 KE BONA BA TSHWANETSENG HO ITLHOPHISETSA MOKETE WA DITUMEDISO TSA BONA.
 (Moqoqo wa kgang/ngangisano – argumentative)

- Moqoqong ona wa kgang, ntlhakemo ya mohlahlobuwa kapa mohopolo o itseng o lokela ho hlahiswa ka dinako tsohle.
- Mohlahlobuwa o kgetha lehlakore, mme o tsepama dintlheng tse dumellanang kapa tse hanyetsanang le sehlooho.
- O lokela ho tshehetsa le ho sirelletsa mohopolo wa hae ka mokgwa o kgodisang.
- Dintlha tse ka hlahellang hara tse ding e ka ba tse latelang:
 - Mohlahlobuwa o lokela ho hlahisa mohopolo oo a o tshehetsang ho kgodisa mmadi hore baithuti ba Kereiti ya 11 ba lokela ho hlophisetra baithuti ba Kereiti ya 12, kapa a matlafatse mohopolo o reng baithuti ba Kereiti ya 12 ba itlhophisetse moketjana wa bona ho ya ka ditabatabelo tsa bona.
- Ba reng baithuti ba Kereiti ya 11 ba hlophise ba ka hlahisa tse latelang;
 - baithuti ba Kereiti ya 12 ba tshwanelo ho ithuta ka matla ba sa phatsamiswe ke letho.
 - Ho nka kabelo ha bona ho etsa hore ba lebelle kapa ba tseke le dintho tse kgahlanong le batswadi le matitjhere.
 - Ba reng baithuti ba Kereiti ya 12 ba itlhophisetse ba ka bua ka;
 - Boitlhophiso bo ba ruta boikarabelo, ba ipatlele tsohle.
 - Ba tlwaele ho phehisana ba be ba dumellane ka seo ba se ratang.

[50]

1.5 HA RE LWANTSHENG BOSHODU BA MANAKA A DITSHUKUDU.

(Moqoqo o tebisang maikutlo/wa boimamelo – reflective)

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o bontsha boimamelo ka se seng seo a se nahansisang
- O fana ka maikutlo a hae hodima ntlha eo a imameletseng yona.
- Dikahare tse lebelletsweng di ka kenyelletsa tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a ka hlahisa tsebo ya hae ya diphoofolo tsena tse bitswang ditshukudu.
 - A bontshe ho nahana ka sehloho sa ho bolaya ditshukudu.
 - A fane ka mawa a ka etswang ho thibela boshodu le polao ena jk hore ho eketswe balebedi, ho matlafatswe tshirelletso, ho thatafatswe kahlolo ya ba molato jj.

1.6 DITSHWANTSHO: (Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe)

1.6.1 Setshwantsho: mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle. Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moevelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a ka bua ka seabo sa mmuso phepong ya barutwana
 - a hlalose mathata a bana ba yang sekolong ba lapile
 - a ka bua ka malapa a hlokang bodulo le batswadi ba hlokang mesebetsi
 - a ka bua ka ntate kapa mekgatlo e fepang bana ba tswang malapeng a hlokang.
 - a ka bontsha melemo ya ho hodisa le ho matlafatsa bana bao e leng baetapele ba ka moso.

[50]

1.6.2 Setshwantsho: mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle. Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moevelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena:
 - Mohlahlobuwa a ka bua ka dipapadi mme a qolle papadi ya rakebi.
 - a ka hlalosa mokgwa oo rakebi e bapalwang ka ona.
 - a ka bua ka dihlopha tsa naha le tsa matjhaba le ditlhodisano.
 - a ka bua ka melemo ya papadi ena esita le dikolong.

[50]

1.6.3 Setshwantsho: mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose Kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a ka bua ka tshubuhlellano ya makoloi mebileng.
 - a ka bua ka dikotsi tse bakwang ke mabelo a hodimo ho feta.
 - a ka bua le ka bakganni ba se nang mangolo a ho kganna.
 - a bontshe kabelo ya tahi le dithethefatsi tse ding.
 - a bue ka tahleheloo ya maphelo le kameho ya mahlatsipa.
 - a bontshe kabelo ya mmuso, mapolesa le balaolasephethethe.

[50]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE LE MORALO (Tshekatsheko ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolo le dintla, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo	Boemo bo hodimo	28–30 - Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e bontsha boqhetseke, e phepetsa monahano mme ke e sutsitseng; - e hlophistswe hantle ka tsela e ikgethang/babatsehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	22–24 - Nehelano e ralehileng hantle haholo; - Mehopolo e tsamaellana le sehlooho ka bottalo,e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopolo e sutsitseng; - e hlophistswe hantle haholo ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	16–18 - Nehelano ke e kgotsotfatsang dithokeho - Mehopolo e momahane ka tsela e kgotsotfatsang le e kgodisang - e hlophistswe ka tsela e utlwisisehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	10–12 - Nehelano e momahane mona le mane - Mehopolo ke e seng ya boiqapeloo mme e sa hlakang - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	4–6 - Nehelano e tswile lekoteng ho hang - Mehopolo ke e sa tseparang e dubakaneng - Ha e utlwahale mme dintla di a phetakwa - Ha e a hlophistswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
		25–27 - Nehelano e tswileng matsoho le ha e haellwa ke dintla tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang - Mehopolo ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke; - e hlophistswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	19–21 Nehelano e radlweng hantle - Mehopolo ke e loketseng mme e thahasellisang - e hlophistswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	13–15 - Nehelano e a kgotsotsa le ha e sa hlaka mona le mane - Mehopolo ha e a momahana le ho kgodisa ka tsela e mahareng; - ho na le tlhophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela,mmele le qetelo.	7–8 - Nehelano boholo e tswile lekoteng - Mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlhisa - Nehelano ha e na bopaki ba tlhophiso le momahano	0–3 - Boiteko ha bo yo ba ho arabela sehlooho - Mehopolo e tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala - nelanalo ha e a tsepama sehloohong, mme e dubakane
Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
PUO,SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO Sehalo, rejisetara, setaele le,tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotehang - o sebedisitse sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang - o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto - o radilwe ka bokgoni bo tsotehang	Boemo bo hodimo	14–15 - Sehalo,rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e sebedisitswe sehalo se loketseng ka nako tsohle; - boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto - o radilwe hantle ka tshwanelo	11–12 - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela	8–9 - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela	5–6 - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepheo,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela	0–3 - Puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang; - sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo; - tshebediso ya tlotlontswe e haellang haholo hoo nelanalo e sa utlwisisehang
		13 - Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema - o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto - o radilwe ka bokgoni bo tsotehang	10 - Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo - sehalo ke se matla mme se loketseng - ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto - o radilwe hantle	7 - Tshebediso ya puo ke e kgotsotfatsang le ha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane - kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	4 - Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitswe ka tsela e haellang - popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako - tlotlontswe e haella haholo feela	
SEBOPEHO Makgetha a tema: Popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng		5 - Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang - katoloso ya dintla ke e ikgethang - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	4 - Dintla ke tse loketseng mme tse hodisang sehlooho - momahano e bopilwe ke e supang bokgoni - dipolelo le diratswana di loketse nelanalo mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	3 - Dintla tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng - moqoqo o ntse o hlahisa moelego	2 - Tse ding tsa dintla ke tse utlwahalang - dipolelo le diratswana di na le diphoso - Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoso	0–1 - Dintla tsa bohlokwa di a haella - dipolelo le diratswana tse hlahisitsweng ke tse fosahetseng - moqoqo ha o na moelego o lebelletsweng
MARSHWA A 5		40–50	30–39	20–29	10–19	0–9
MATSHWAO						

KAROLO YA A: MOQOQO**MATSHWAO A SEBEDISWANG HO BONTSHA DIPHOSO HA HO TSHWAUWA MOQOQO****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:****SEKALA SA HO TSHWAYA MOQOQO****MATSHWAO: {50}**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo / dikgutsufatso
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopoho	5	Seb =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ya A.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a khatong ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopoho ho fell a khatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka hodima lenseswe / polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- Mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- Mp bakeng sa mopelelo o fosahetseng;
- Mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- P bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le/ e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha / ho arola diratswana

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

POTSO YA 2

2.1 LENGOLO LE YANG HO MOHLOPHISI WA KORANTA KAPA MAKASINE

- Aterese ya mongodi e qale ka lebitso le fane, pele ho mohla ho tlolwe mola.
- Aterese ya mohlophisi e qale ka lebitso ‘Mohlophisi’, ho latele lebitso la koranta kapa makasine.
- Tumediso e ngolwe e le; Monghadi/Mofumahadi/Mofumahatsana.
- Ho tlolwe mola ho ngolwe polelo ya sehlooho e jereng mohopolo wa dikahare.jk ho kwetelwa ha bana ba banana ho jele setsi.
- Qetellong mongodi a ka ngola lebitso la hae kapa a ka nna a sebedisa la boikgakanyo.

[25]

2.2 PUO

- Puo ke tema e reretsweng ho mamelwa mohla monene.
- E lokiseditswe ho mamelwa ke letshwele la batho.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding ke tsena:
 - Sebui se lebohe ho fumanthwa monyetla wa ho etsa puo.
 - Ho utlwhahale sepheo sa ho fana ka puo.
 - Boipelaetso ba tamene e hohelang baithuti hoba e pela sekolo.
 - Tabatabelo ya thuso ya batswadi e ka lebisang ho kwalweng ha tamene, ho kgutlisa boitshwaro ba baithuti le ho bebofatsa mosebetsi wa matitjhere.
 - Diteboho ho kemedi ya baithuti le ho batswadi.

[25]

2.3 KOPO YA MOSEBETSI LE BOITSEBISO (CV)

- Lengolo la kopo ya mosebetsi le lokela ho tsamaya le tokomane ya boitsebiso.
- Lengolo ke la semmuso le nang le aterese ya mongodi le mohla le ya Modulasetulo wa SGB. Ho tlolwe mola pele ho mohla.
- Tumediso e be e hlomphang jk Monghadi/Mofumahadi/Mofumahatsana le qetello ya boikokobetso e felehetswang ke lebitso le fane.
- Tokomane ya boitsebiso e tshwanela ho hlahisa dintlha tsa boitsebiso tse felletseng, tse kang;
 - tlhahisoleding ka mongodi jk mabitso, tlhaho, dinomoro jj
 - mangolo a thuto le boiphihlelo.
 - makgabane a mang a amanang le ditlhoko tsa mosebetsi.
 - boithabiso,dithahasello le dipaki.

[25]

2.4 INTHAVIU E NGOLWANG

- Inthaviu ke puisano e boemong ba semmuso e pakeng tsa mmotsi (ya hlophisisetseng) le mmotsuwa (eo e leng moeti).
- Dipotso di tshwanelo ho utlwahala hore ho entswe ditlhophiso le boitokisetso, mme di qholotse tlhahisoleseding e lebelletsweng.
- Inthaviu e nka sebopoho sa dipotso le dikarabo.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi le latelwe ke letshwao la kgutlwapanapedi. (jk Dipuo:)
- Ha ho sebediswe matshwao a puo a maqotsi (“...”)
- Ho selelekela mmotsi o a itsebisa a be a bolele sepheo sa inthaviu jk ho rata ho tseba ka tsa ho bapala tshwantshisong ya thelebeshene.
- Qetellong mmotsi o leboha mmotsuwa ... motjha o leboha moeti.

[25]

2.5 LENGOLO LA SETSWALLE

- Aterese ya mongodi e qala bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona, mme mohla o ngolwe kamora mola o tlotsweng.
- Tumediso ya setswalle e ka letsohong le letshehadi.
- Qetello ke ya setswalle, lebitso feela le se nang fane kapa mosaeeno.
- Dintlha tse ka hlahellang e ka ba tse latelang:
 - sehalo sa setlwaedi pakeng tsa moena le moholwane.
 - ho hlahelle kgothatso mabapi le ho fellwa ke mosebetsi ha moholwane
 - le kgothatso e fanang ka tshepo ya hore ha se mara ha se ho fela, mosebetsi o tla nne o hlahe.

[25]

2.6 TEKOLOKAKARETSO

- Ena ke tema e kang kgutsufatso, mme e hlahisa maikutlo a akaretsang a motho ka seo a se badileng kapa a se lekotseng.
- E hlahisa ntihakemo ya mongodi, tse ntle kapa tse mpe.
- E sebedisa puo e utullang maikutlo ka tshwanelo
- Qetellong ho hlahiswa maikutlo a ahlolang.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a ngole lebitso la buka.
 - a fane ka lebitso la mongodi.
 - a ngole selelekela se sekgutshwane.
 - a hlahose dikahare ka bokgutshwane empa ka bokgeleke/bonono.
 - a totobatse thuto ya bohlokwa eo a e fumaneng.
 - ha mohlahlobuwa a ngotse ka buka eo a e balang kapa ka buka ya Sekgowa, a se nkelwe matshwao.

[25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50
MATSHWAO OHLE: 100**

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWA A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO Tshekatsheko ya sehlooho le mehopolo Tlhophiso ya mehopolo Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo MATSHWA A 15	13–15 - Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e matla e butswitseng - Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshehetsta sehlooho - Seboleho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	10–12 - Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshehetsta sehlooho - Seboleho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	7–9 - Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgere ho itseng - Mehopolo le dikahare di na le momahano e amohelehang - Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho - Ka kakaretso seboleho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	4–6 - Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema - Nehelano e na le tsepama e itseng feela seholohong empa e a kgere - Mehopolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng - Seholohoo se tshehetswa ke dintlha tse itseng feela - Seboleho se foofa feela, mme se na le bohlotsa bo boholo	0–3 - Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - moelelo o nyotobetswa ke ho kgere ho hoholo - Mehopolo le dikahare ha di na momahano - Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang seholohoo - Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa seboleho se nepahetseng
PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO Sehalo, rejistarara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwo a ho bala le mopeleto MATSHWO A 10	9–10 - Sehalo, rejistarara, setaele, le tlolontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Tshebediso ya puo e nepahetseng e bile e bopehile hantle - Nehelano ha e na diphoso	7–8 - Sehalo, rejistarara, setaele, le tlolontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle - Tshebediso ya tlolontswe e ntle haholo - Nehelano boholo ha e na diphoso	5–6 - Sehalo, rejistarara, setaele le tlolontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo - Tshebediso ya tlolontswe ke e lekaneng - Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo	3–4 - Sehalo, rejistarara, setaele le tlolontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle - Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata - Tshebediso e seng kae ya tlolontswe - Moelelo o nyotobetse	0–2 - Sehalo, rejistarara, setaele le tlolontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e tletse diphoso e dubakane - Tlolontswe ha e dumellane le maemo - Moelelo o nyotobetse haholo
MATSHWA O	20–25	15–19	10–14	5–9	0–4

KAROLA YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:****SEKALA SA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANO****MATSHWAO: [25]**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotloolo
Dikahare le Moralo ke Sebopheho Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15 10	DMS = PST =
Matshwao ohle	25	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka dihlooho tse PEDI karolong ena.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a kqatong ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopheho ho fell a kqatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema**Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:****Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:**

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arotsweng empa a ngolwa a kopane;
- Mn bakeng sa mongolo (Orthography) o fosahetseng;
- Mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- Mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- P bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lentswe kapa karlwana ya lentswe le / e siilweng pakeng tsa mantswe a mang.
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.